




**Bese E Kgolo Ya Mmala Wa Botala Jwa
Legodimo**

Ibhasi Enkulu Eluhlaza Okwe Sibhakahaka



MeceLin Kakoro
 Mango Tree
 Lorato Trok
 Tswana / Zulu
 Level 2

(imageless edition)



Storybooks South Africa

global-asp.github.io/storybooks-southafrica

Bese E Kgolo Ya Mmala Wa Botala Jwa

Legodimo / Ibhasi Enkulu Eluhlaza Okwe

Sibhakahaka

Written by: MeceLin Kakoro

Illustrated by: Mango Tree

Translated by: Lorato Trok (tn), Nokuthula Zondi

(zu)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks South Africa in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



Go ne go le bese e le nngwe fela mo motseng
wa ga Ebei. E ne e le kgolo e le mmala wa botala
jwa legodimo. E ne e le modumo thata.

...

Yaiyodwa ibhasi edolobheni lika-Ebei.
Yayinkulu futhi iluhlaza okwesibhakabhaka.
Yayinomsindo omkhulu.



ka letsatsi lengwe mmagwe Ebei a re, "kamoso
re ya toropong go ya go reka diparo tsa gago
tša sekolo."

...


Ngelinye ilanga umama ka-Ebei wathi, "kusasa
sizokuya edolobheni siyothenga umfaniswano
wakhno."



Ebei o ne a itumetse thata. Ba tlile go tsamaya ka bese e e kgolo ya mmala wa botala jwa legodimo. O ne a itumetse thata ebile a sa kgone go rabala bosigo joo.

...

U-Ebei wajabula kakhulu. Babezohamba ngebhasi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka. Kwakungavumi ukuba alale ebusuku.



Ebei o ne a sa tshwenyega ka mmala wa bese. O ne a sa tshwenyega ka bogolo jwa bese. O ne a itumeletse fela gore bese e e ya toropong.

...

U-Ebei wayengenandaba nombala webhasi. Wayengenandaba nobukhulu bebhasi. Wayejabuliswa ukuthi yayiya edolobheni.



Ebei o ne a setse a ipaakantse fa mmagwe a tla go mo tsoa.

...

U-Ebei wayesevele esegqokile lapho umama wakhe engena ezomvusa.



“Bese ya mmala wa botala jwa legodimo e kgolo e kae?” mmagwe Ebei a botsa. “E robegile,” mokgwetsi a araba. “Re a e baakanya. E tla filtha kamoso,” a tlatša.

...


“Iphi ibhasi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka?” kubuza umama ka Ebei. “Ifile,” kuphendula umshayeli. “Siyayilungisa, izobakhona kusasa,” kusho umshayeli.



Ebei le mmagwe ba ne ba ya kwa boemelong jwa dibese. Ba ne ba emetse bese e e kgolo ya mmala wa botala jwa legodimo. Mme bese ya se ka ya fitlha.

...

U-Ebei nomama wakhe baya esitobhini. Balindela ibhasi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka. Kodwa ibhasi ayizange ifike.



Batho ba bantsi ba ne ba tabogela go tshwara bese. Mme ba ne ba le thari. Bese e ne e tletse. Bese e khibidu e ile ya ya toropong.

...

Abanye abantu abaningi babegijima bejahe ukugibela ibhasi. Kodwa basebeshiywe isikhathi. Ibhasi yase igcwele. Ibhasi ebomvu yahamba yaya edolobheni.



Batho ba bangwe ba ile ba fitlha kwa


boemelong jwa dibese. Ba ile ba ngongorega ka nthla ya fa bese e le thari. "Bese e kae?" ba

botsa.

...

Abanye abantu bafika esitobhini.

Babekhononda ngoba ibhasi yayingasinanga isikhathi. "Ngabe ibhasi isishiyile?" Babebuza.



Ebei o ile a lebelela ka lethabaphetho. O ile a

bona batho ba bantsi mo boemelong jwa bese.

...

U-Ebei wabuka phandle ngefasetela. Wabona

abanye abantu abaningi esitobhini.



Ebei o ne a tshwenyegile. "Ga re na go kgona go ya toropong. Ga ke na go kgona go nna le diaparo tse dintšhwa tsa sekolo," a nagana.

...

U-Ebei wakhathazeka. "Ngeke sikwazi ukuya edolobheni. Ngeke ngikwazi ukuthola umfaniswano wami," ecabanga.



Ebei le mmagwe e ne e le bone bantlha go palama bese. Morago ga nakwana batho ba bangwe le bona ba palama bese e khibidu e nnye.

...


U-Ebei nomama wakhe bangena kuqala. Ngesikhashana wonke umuntu wangena ebhasini elibomvu elincane.



Batho ba bangwe ba ne ba itlhoboga mme ba boela gae. Ebei o ne a lela. O ne a sa batle go boela gae. Wmagwe o ne a mo kgotatsa. "Re tla emanyana gape," a rialo.

...

Abanye abantu baduba babuyela emakhaya. Kodwa u-Ebei wayekhala engatuni ukuya emakhaya. Kodwa umama wakhe wayemduza ethi, "Sizolinda isikhashana eside!"



"Palamang! Palamang!" mokgweetsi a goa. "Re thari thata gompieno," a rialo.

...


"Ngenani! "Ngenani!" kumemeza umshayeli ethi, "Sishiywe isikhathi namuhla.



Morago ga nakwana, ba ne ba utlwa modumo.
Ba ne ba bona lerole mo moyeng. E ne e le bese!

...

Masishane, bezwa umsindo. Babona izintuli
emoyeni. Yayiza ibhasi!



Mme fela bese e ne e se mmala wa botala jwa
legodimo. E ne e se kgolo. Bese e ne e le khibidu
ebile e le nnye. Batho ba ba neng ba emetse
bese ba ne ba lebelela bese e. Ba ne ba se e
palame.

...

Kodwa le bhasi yayingeluhlaza
okwesibhakabhaka. Yiyingenkulu. Le bhasi
yayibomvu futhi incane. Abantu ababelindile
bayibuka ibhasi. Abazange bagibele.